



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	12.11 2015. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	01-3/15-2
VEZA:	
EPA:	723 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-3038/3  
Podgorica, 6. februara 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. januara 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su Mr **RAŠKO KONJEVIĆ**, ministar unutrašnjih poslova i **MIRSAD MULIĆ**, generalni direktor Direktorata za vanredne situacije.

PREDSJEDNIK  
Milo Đukanović, s.r.

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I  
GASOVIMA**

**Član 1**

U Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni list CG”, broj 26/10) u članu 6 stav 1 tačka 6 poslije riječi „pretakališta“ dodaju se zarez i riječi: „stanice za snabdijevanje gorivom vozila na motorni pogon, postrojenja i uređaja, letilica, plovila i drugih prevoznih sredstava“.

**Član 2**

Poslije člana 13 dodaje se novi član koji glasi:

**„Dostavljanje nacrtu urbanističko-tehničkih uslova radi davanja mišljenja**

**Član 13a**

U postupku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za objekte iz člana 10 ovog zakona, organ državne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnju objekata dužan je da nacrt urbanističko-tehničkih uslova dostavi na mišljenje Ministarstvu.“

**Član 3**

Član 14 briše se.

**Član 4**

U članu 15 stav 1 riječi: „posebnim zakonom“ zamjenjuju se riječima: „zakonom kojim se uređuje zaštita lica i imovine“.

Stav 2 briše se.

**Član 5**

Član 16 briše se.

**Član 6**

U članu 18 stav 1 poslije riječi „gromobransku instalaciju“ dodaju se riječi: „i instalaciju i uređaje za eliminaciju statičkog elektriciteta“.

U stavu 2 poslije riječi: „ovog člana“ umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: „o čemu mora postojati dokumentacija.“

**Član 7**

U članu 20 poslije riječi „zakonom“ stavlja se tačka, a riječi: „i rješenja o odobrenju korišćenja tih objekata koje donosi Ministarstvo.“ brišu se.

**Član 8**

Član 21 mijenja se i glasi:

„Zapaljivim tečnostima i gasovima može da rukuje fizičko lice koje:

1) je punoljetno;

2) ima najmanje četvrti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (IV);

3) ima nacionalnu stručnu kvalifikaciju za rukovaoca zapaljivim tečnostima i gasovima, u skladu sa posebnim zakonom.

Obuku kandidata za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije za rukovaoca zapaljivim tečnostima i gasovima, vrši organizator obrazovanja odraslih, u skladu propisima iz oblasti obrazovanja.

Polaganje ispita za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije za rukovaoca zapaljivim tečnostima i gasovima, vrši se u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja.”

#### Član 9

U članu 25 stav 1 tačka 1 briše se.

Dosadašnje tač. 2 do 6 postaju tač. 1 do 5.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliži sadržaj i obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.“

#### Član 10

Član 39 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 1.500 eura do 16.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) lica koja rukuju ili vrše druge radnje u vezi sa zapaljivim tečnostima i gasovima ne upozna sa mjerama bezbjednosti ili ih ne osposobi za postupanja za slučaj tehničko-tehnološke ili druge nesreće (član 8);

2) na skladištima i objektima u kojima drži ili vrši promet zapaljivih tečnosti i gasova na vidnim mjestima ne istakne odgovarajuće oznake opasnosti od požara i eksplozija ili uputstvo o postupanjima u slučaju požara i eksplozija (član 12 stav 2);

3) objekte iz člana 10 ovog zakona ne snabdije aparatima i drugim uređajima za gašenje požara, aparatima za mjerenje koncentracije zapaljivih gasova, gromobranskom instalacijom i instalacijom i uređajima za eliminaciju statičkog elektriciteta (član 18 stav 1);

4) se ne stara o ispravnosti aparata, uređaja i instalacija iz člana 18 stav 1 ovog zakona i o tome nema dokumentaciju (član 18 stav 2);

5) otvore za provjetravanje objekata iz člana 19 stav 1 ovog zakona ne izgradi tako da kroz njih ne može da prođe voda i da ne mogu sami da se zatvore ili začepe (član 19 stav 2);

6) koristi objekte iz člana 10 ovog zakona bez pribavljene upotrebne dozvole (član 20);

7) zapaljivim tečnostima i gasovima rukuje fizičko lice koje nije punoljetno, nema najmanje četvrti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (IV) i nema nacionalnu stručnu kvalifikaciju za rukovaoca zapaljivim tečnostima i gasovima (član 21);

8) prije stavljanja u promet zapaljivih tečnosti ne utvrdi grupu zapaljive tečnosti prema temperaturi zapaljivosti, kategoriji i stepenu opasnosti od eksplozija i izbijanja i širenja požara ili ne izradi uputstvo za bezbjedno skladištenje, držanje i promet zapaljivih tečnosti (član 28 stav 1);

9) prije stavljanja u promet zapaljivih gasova uz rezervoare, posude, boce i bočice ne izradi pisano uputstvo za bezbjedno skladištenje, držanje i promet, sa podacima o vrsti i

zapremeni gasa, kao i o kategoriji i stepenu opasnosti od eksplozija i izbijanja i širenja požara (član 31 stav 1);

10) u prodajnim objektima prodaje zapaljive tečnosti i gasove koji nijesu u originalnom i neoštećenom pakovanju (član 34);

11) ne obustavi isporuku gasa potrošaču kod koga je utvrđeno da instalacija nije ispravna, da propušta gas ili nije izvedena u skladu sa projektom instalacije za gas (član 36).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 750 eura do 4.000 eura.”

#### **Član 11**

Član 40 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 150 eura do 550 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako rukuje zapaljivim tečnostima i gasovima, a nije punoljetno, nema najmanje četvrti nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (IV) i nema nacionalnu stručnu kvalifikaciju za rukovaoca zapaljivim tečnostima i gasovima (član 21).“

#### **Član 12**

Poslije člana 41 dodaje se novi član koji glasi:

**„Rok za donošenje podzakonskog akta**

#### **Član 41a**

Podzakonski akt iz člana 25 stav 2 ovog zakona, donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

#### **Član 13**

Poslije člana 43 dodaje se novi član koji glasi:

**„Prestanak važenja određene odredbe zakona**

#### **Član 43a**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 11 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojim su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG”, broj 40/11).”

#### **Član 14**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

## OBRAZLOŽENJE

### I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

### II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Važeći Zakon o zapaljivim tečnostima i gasovima donešen je 2010. godine i shodno tome bilo je potrebno, u određenim djelovima, pristupiti njegovoj izmjeni i dopuni.

Polazeći od ustavnog opredjeljenja da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu, na očuvanje zdravlja i zaštitu materijalnih dobara, da je država obavezna da štiti te vrijednosti i činjenice da su u procesu prometa, skladištenja i upotrebe zapaljivih tečnosti i gasova uključeni i, eventualni, rizici i opasnosti od izbijanja požara, eksplozija i havarija, neophodno je zaštititi živote, zdravlje i bezbjednost ljudi, životinja i biljaka, materijalna dobara i životnu sredinu od takvih rizika s provođenjem preventivnih i zaštitnih bezbjednosnih mjera.

Osnovni razlog za pokretanje izmjena i dopuna Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima se ogleda u potrebi za obezbjeđenjem pravnog okvira za unaprjeđenje određenih normi utvrđenih pojedinim članovima ovog Predloga zakona, a koje se odnose na definisanje obaveze organa državne uprave nadležnog za poslove uređenja prostora i izgradnju objekata da u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije pribavi mišljenje Ministarstva, kao i preciznijeg definisanja pojedinih odredbi zakona i njihovog usklađivanja sa drugim važećim propisima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je na internet stranici 28. januara 2014. godine uputilo Javni poziv za učešće u konsultacijama u pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima. U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo je dana 12. jula 2014. godine uputilo Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima, sa Programom javne rasprave koja je završena okruglim stolom dana 25. avgusta 2014. godine. Osim toga, tekst Nacrta zakona bio je objavljen na sajtu Ministarstva, portalu e-Uprava i u dnevnom listu „Pobjeda“ od 12. jula 2014. godine, tako da su svi zainteresovani subjekti mogli dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije.

### III USAGLAŠENOST ZAKONA SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

Postoji primarni izvor prava sa kojim je ovaj Predlog zakona uskladjen i to je Ugovor o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava II, Slobodno kretanje roba, članovi 28 i 29.

Predlogom zakona se uspostavlja harmonizacija legislative vezane za proizvodnju i promet eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova sa Evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) od 30 septembra 1957.

godine u Ženevi i Bečkom konvencijom o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. aprila 1963. godine.

Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU sa kojom bi se ovaj Predlog izmjena i dopuna zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

Osnovni tekst zakona je usaglašen sa odredbama direktiva Evropske unije, kojima se uređuje oblast opasnih materija, odnosno zapaljivih tečnosti i gasova: Direktiva Komisije 97/23/EEC Evropskog parlamenta i Komisije od 29. maja 1997. godine o usklađivanju zakona država članica opreme pod pritiskom i Direktivom 94/9/EEC Evropskog Parlamenta i Savjeta od 23. marta 1994. godine o usklađivanju zakona država članica o opremi i zaštitnim sredstvima namjenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim sredinama.

#### **IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

U Predlogu zakona izmjene i dopune su prikazane u cjelinama, kako je sistematizovan osnovni tekst zakona.

##### **U poglavlju I - Opšte odredbe**

**Član 1** - dopuna u članu 6 tačke 6 izvršena je radi preciziranja odredbe koja se odnosi na definisanje izraza objekat, gdje se pod objektom smatra i stanica za snabdijevanje gorivom vozila na motorni pogon, postrojenja i uređaja, letilica, plovila i drugih prevoznih sredstava.

##### **U poglavlju II - Mjere bezbjednosti**

**Član 2** - poslije člana 13 dodat je novi član kojim se propisuje da organ državne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnju objekata je obavezan da dostavi nacrt urbanističko tehničkih uslova na mišljenje Ministarstvu.

**Član 3** - predloženo je brisanje člana 14 iz razloga što je odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (član 89) propisana obaveza investitoru da prije početka izgradnje ili rekonstrukcije investicionog objekta pribavi saglasnost Ministarstva u pogledu zaštite od požara i eksplozija na revidiranu tehničku dokumentaciju - projekat, odnosno elaborat zaštite od požara.

**Član 4 i član 5** - predloženo je brisanje stava 2 u članu 15 i člana 16 zakona iz razloga što se Zakonom o zaštiti lica i imovine regulišu ova pitanja.

**Član 6** - predložena je dopuna u članu 18 na način što se propisuje da objekti moraju da budu snabdjeveni i sa instalacijama i uređajima za eliminaciju statičkog elektriciteta (stav 1), kao i obaveza privrednih društva, drugih pravnih lica i preduzetnika da moraju posjedovati dokumentaciju o ispravnosti uređaja, aparata i instalacija (stav 2).

**Član 7** - propisano je da je korišćenje objekata iz člana 10 ovog zakona dozvoljeno nakon pribavljanja upotrebne dozvole koju rješenjem izdaje organ državne uprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, odnosno da je, nakon dobijanja upotrebne dozvole, suvišno rješenje Ministarstva o odobrenju za korišćenja tih objekata.

##### **U poglavlju III - Uslovi za skladištenje i promet zapaljivih tečnosti i gasova**

**Član 8** - izvršeno je upodobljavaje sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja i nacionalnog okvira kvalifikacija.

**Član 9** - predložena je brisanje tačke 1 sa razloga što taj dokaz Ministarstvo pribavlja službenim putem.

**U poglavlju V - Kaznene odredbe**

Član 10 i 11 - izvršeno je usaglašavanje kaznenih odredaba sa Zakonom o prekršajima.

**U poglavlju VI - Prelazne i završne odredbe**

Član 12 – propisan je rok od 30 dana za donošenje podzakonskog akta.

Član 13 - propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 11 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojim su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG” broj 40/11).

Član 14 - propisan je rok od osam dana za stupanje na snagu ovog zakona.

**V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.

**ODREDBE ZAKONA O ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA  
KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU**  
(„Službeni list CG”, broj 31/10)

**Značenje izraza**

**Član 6**

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) **promet** je pretakanje, utovar ili istovar zapaljivih tečnosti i gasova u saobraćajna sredstva ili iz njih; rukovanje prilikom dopremanja, otpremanja i smještaja u skladišta; dopremanje i otpremanje pomoću naftovoda i gasovoda; prodaja i upotreba zapaljivih tečnosti i gasova;

2) **skladište** je objekat, dio objekta ili prostor u kojem se vrši skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova;

3) **skladištenje** je svako trajno ili privremeno čuvanje i odlaganje zapaljivih tečnosti i gasova u posudama i rezervoarima, čija je ukupna zapremina veća od 2.000 l zapaljivih tečnosti II i III grupe, odnosno 20 l lako zapaljivih tečnosti i grupe ili veća od 30 kg zapaljivih gasova;

4) **držanje** je čuvanje i odlaganje zapaljivih tečnosti i gasova u objektima, djelovima objekata ili izvan tih objekata u posudama čija ukupna zapremina ne prelazi 2.000 l zapaljivih tečnosti II i III grupe, odnosno 20 l lako zapaljivih tečnosti I grupe i ne prelazi 30 kg zapaljivih gasova;

5) **rukovanje** podrazumijeva radnje koje prilikom skladištenja, držanja i prometa zapaljivih tečnosti i gasova vrše fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom;

6) **objekat** je građevinska, prostorna ili tehničko - tehnološka cjelina sa instalacijama, postrojenjima i opremom (naftovodi, gasovodi, rezervoari, skladišta, pretakališta i dr.), odnosno same instalacije, postrojenja i oprema koji se ugrađuju u objekat ili samostalno izvode i namijenjeni su za skladištenje, držanje i promet zapaljivih tečnosti i gasova;

7) **rezervoar** je stabilni, polustabilni ili prenosni zatvoreni sud koji se postavlja na posebno uređenu podlogu i služi za držanje zapaljive tečnosti ili gasa zapremine veće od 250 l za zapaljivu tečnost, odnosno veće od 50 kg za zapaljivi gas;

8) **posuda** je prenosni zatvoreni sud za držanje zapaljive tečnosti ili gasa zapremine do 250 l za zapaljive tečnosti, odnosno do 50 kg za zapaljive gasove;

9) **boca** je zatvoreni sud cilindričnog oblika za držanje zapaljive tečnosti ili gasa koji se može upotrebljavati u domaćinstvu, industriji, laboratorijama ili u drugim slučajevima (boce za ronjenje i dr.);

10) **bočica** je zatvoreni sud za držanje zapaljive tečnosti ili gasa 0,2 l ili manje zapremine (lakovi, alkohol, plin za upaljače, sprejevi punjeni butanom ili propanom i dr.);

11) **prodajni objekat** je građevinski objekat, dio građevinskog objekta ili prostor koji je izgrađen, odnosno prilagođen za prodaju zapaljivih tečnosti i gasova u posudama, bocama i bočicama;

12) **zone opasnosti** su područja (površine zemljišta, vodene površine ili vazdušni prostor) na kojima se nalaze ili postoji mogućnost stvaranja zapaljive ili eksplozivne smješe pare tečnosti sa vazduhom koja je sposobna za sagorijevanje;

13) **bezbjedna udaljenost** je rastojanje koje u slučaju požara ili eksplozije, u zavisnosti od vrste, zapremine i načina upotrebe zapaljivih tečnosti i gasova, vrste objekta i primijenjenih bezbjednosnih mjera, obezbjeđuje zaštitu susjednih objekata, djelova objekata i životne sredine;



14) **distributer** je privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji snabdijeva potrošača zapaljivom tečnošću i gasom;

15) **pretakanje** je prenos zapaljivih tečnosti i gasova iz rezervoara u transportne cistijerne (auto-cistijerne, vagon cistijerne, cistijerne prikolica i dr.), tankere i zatvorene posude ili u njih;

16) **pretakalište** je posebno određeno mjesto opremljeno uređajima trajno postavljenim za priključivanje transportnih cistijerni ili tankera za pretakanje zapaljivih tečnosti i gasova.

### **Saglasnost na tehničku dokumentaciju**

#### **Član 14**

Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije objekata iz člana 10 ovog zakona, investitor je dužan da pribavi saglasnost Ministarstva, u pogledu zaštite od eksplozija i izbijanja i širenja požara.

Saglasnost iz stava 1 ovog člana daje se na tehničku dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju skladišta i objekata za promet zapaljivih tečnosti i gasova.

### **Stalna fizička i tehnička zaštita**

#### **Član 15**

Objekti iz člana 10 ovog zakona moraju da budu pod stalnom fizičkom i tehničkom zaštitom, u skladu sa posebnim zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, objekti u kojima se smještaju zapaljive tečnosti zapremine do 500 m<sup>3</sup> ili gasovi zapremine do 100 m<sup>3</sup> kontrolišu se na način utvrđen opštim aktom privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika.

### **Pristup neovlašćenih lica**

#### **Član 16**

Objekti iz člana 10 ovog zakona moraju da budu obezbijeđeni od pristupa neovlašćenih lica.

### **Aparati, uređaji i instalacije**

#### **Član 18**

Objekti iz člana 10 ovog zakona moraju da: budu snabdjeveni aparatima ili drugim uređajima za gašenje požara i za mjerenje koncentracije zapaljivih gasova; imaju instalacije za osvjetljavanje tih objekata i prostora oko njih, a ako su nadzemni i posebne uređaje za hlađenje i gromobransku instalaciju, u skladu sa zakonom i tehničkim propisima iz člana 9 stav 3 ovog zakona.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji koriste objekte iz člana 10 ovog zakona dužni su da se staraju o ispravnosti aparata, uređaja i instalacija iz stava 1 ovog člana.

### **Uslovi za korišćenje objekata**

#### **Član 20**

Korišćenje objekata iz člana 10 ovog zakona dozvoljeno je nakon pribavljanja upotrebne dozvole, u skladu sa zakonom i rješenja o odobrenju korišćenja tih objekata koje donosi Ministarstvo.

### *Uslovi za rukovanje, program i način stručnog osposobljavanja*

#### **Član 21**

Zapaljivim tečnostima i gasovima može da rukuje fizičko lice koje:

1) je punoljetno;

- 2) ima najmanje srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera;
- 3) je stručno osposobljeno za rukovanje sa zapaljivim tečnostima i gasovima, u skladu sa ovim zakonom.

Program i način stručnog osposobljavanja za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima iz stava 1 tačka 3 ovog člana utvrđuje se propisom organa državne uprave nadležnog za poslove rada, na predlog Savjeta za obrazovanje odraslih, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva.

#### *Zahtjev za izdavanje dozvole*

#### **Član 25**

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uz zahtjev za izdavanje dozvole iz člana 23 ovog zakona prilažu:

- 1) izvod iz Centralnog registara Privrednog suda o registrovanoj djelatnosti;
- 2) podatke o odgovornom licu;
- 3) podatke o broju i strukturi zaposlenih koji će rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima;
- 4) upotrebnu dozvolu za skladište ili objekat za promet zapaljivih tečnosti i gasova;
- 5) dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 7, 8 i 15 ovog zakona;
- 6) podatke o vrsti i zapremini zapaljivih tečnosti, odnosno gasova koji treba da se skladište ili čiji promet treba da se vrši.

#### **V. KAZNENE ODREDBE**

#### **Član 39**

Novčanom kaznom od dvadesetostrukog do tristostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako:

- 1) lica koja rukuju ili vrše druge radnje u vezi sa zapaljivim tečnostima i gasovima ne upoznaju sa mjerama bezbjednosti ili ih ne osposobe za postupanja za slučaj tehničko-tehnološke ili druge nesreće u smislu propisa o zaštiti i spašavanju (član 8);
- 2) na skladištima i objektima u kojima drže ili vrše promet zapaljivih tečnosti i gasova na vidnim mjestima ne istaknu odgovarajuće znake opasnosti od požara i eksplozija ili uputstvo o postupanjima u slučaju požara i eksplozija (član 12 stav 2);
- 3) skladišta i objekte za promet zapaljivih tečnosti i gasova ne obezbijede od pristupa neovlašćenih lica (član 16);
- 4) skladišta i objekti za promet zapaljivih tečnosti i gasova ne snabdiju aparatima i drugim uređajima za gašenje požara, aparatima za mjerenje koncentracije zapaljivih gasova i gromobranskom instalacijom ili ako te aparate, uređaje i instalacije ne održavaju u ispravnom stanju (član 18);
- 5) otvore za provjetravanje skladišta i objekata za promet zapaljivih tečnosti i gasova ne izgrade tako da kroz njih ne može da prodre voda i da ne mogu sami da se zatvore ili začepi (člana 19 stav 2);
- 6) naredi ili dozvoli da rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima vrši lice koje ne ispunjava propisane uslove (član 21);
- 7) prije stavljanja u promet zapaljivih tečnosti ne utvrde grupu zapaljive tečnosti prema temperaturi zapaljivosti, kategoriji i stepenu opasnosti od eksplozija i izbijanja i širenja požara ili ne izrade uputstvo za bezbjedno skladištenje, držanje i promet zapaljivih tečnosti (član 28 stav 1);

8) prije stavljanja u promet zapaljivih gasova uz rezervoare, posude, boce i bočice ne izrade pisano uputstvo za bezbjedno skladištenje, držanje i promet, sa podacima o vrsti i zapremini gasa, kao i o kategoriji i stepenu opasnosti od eksplozija i izbijanja i širenja požara (član 31 stav 1);

9) u prodajnim objektima prodaju zapaljive tečnosti i gasove koji nijesu u originalnom i neoštećenom pakovanju (član 34);

10) ne obustavi isporuku gasa potrošaču kod koga je utvrđeno da instalacija nije ispravna, da propušta gas ili nije izvedena u skladu sa projektom instalacije za gas (član 36).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

#### **Član 40**

Novčanom kaznom od trostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj fizičko lice ako rukuje zapaljivim tečnostima i gasovima, a ne ispunjava propisane uslove.

### **Odredba Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje koja se mijenja ("Službeni list CG", broj 40/11)."**

#### **Član 11**

U Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Službeni list CG", br. 26/10) u članu 39 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 1.500 eura do 16.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:".

U stavu 2 riječi: "od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori" zamjenjuju se riječima: "od 300 eura do 1.500 eura".



Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 750 eura do 4.000 eura."

U članu 40 riječi: "od trostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori" zamjenjuju se riječima: "od 150 eura do 550 eura".

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MUP- IU/PZ/14/23
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on amendments to the Law on Flammable Liquids and Gases		
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>			
<b>a) Organ državne uprave koji priprema propis</b>			
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova		
- Sektor/odsjek	Direktorat za vanredne situacije		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Mirsad Mulić, 020 481 801 mirsad.mulic@mup.gov.me mup.emergency@t-com.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Goran Samardžić goran.samardzic@mup.gov.me		
<b>b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa</b>			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>			
- Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>			
<b>a) Odredbe SSP-a s kojima se usklađuje propis</b>			
Glava IV, Slobodno kretanje roba, član 18			
<b>b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
<b>c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa</b>			
/			
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>			
- PPCG za period	2014-2018		
- Poglavlje, potpoglavlje	/		
- Rok za donošenje propisa	/		
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.		
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>			
<b>a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije</b>			
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava II, Slobodno kretanje roba, član 28 i 29 / TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Actions, Title II, Article 28 and 29;			
<b>Potpuno usklađeno / fully harmonized</b>			

<b>b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije</b>	
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
<b>c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije</b>	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
<b>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</b>	
/	
<b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b>	
/	
<b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa</b>	
- European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - Vienna convention on civil liability for nuclear damage	- Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju –ADR - Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu
<b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvor međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>	
/	
<b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima nije preveden na engleski jezik.	
<b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima nije bilo učešća konsultanata.	
<b>Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa</b>	<b>Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija</b>
 Datum: 19.02.2014.	 Datum:

**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi</b>		
MUP-TU/PZ/14/23		MUP-IU/PZ/14/23		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
/				
<b>3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima		Proposal for the Law on amendments to the Law on Flammable Liquids and Gases		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbenacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



Crna Gora

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

<b>Naziv propisa</b>	<b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima</b>	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	IV Unutrašnji poslovi	3. Zaštita i spašavanje
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>potpoglavlje</b>
	/	/
<b>Ključni termini – eurovok deskriptori</b>	/	